

t21_waybel_4
(TMaAuDbwf7ngJscVzUMPj1sPXBvVtcKHXUe)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_yellow_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v12_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_yellow_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 (k3_yellow_0 X0) X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_yellow_0 X0) (u1_struct_0 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_xboole_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X1. \neg X1 \in X0) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v12_waybel_0 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((X2 \in X1) \wedge (r1_orders_2 X0 X3 X2)) \Rightarrow (X3 \in X1))))))) \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 \\ & X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_yellow_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v1_waybel_0 X1 X0) \wedge ((v12_waybel_0 \\ & X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (k3_yellow_0 \\ & X0 \in X1)) \end{aligned}$$